

1520.

Na osnovu stana 100 stav 10 Zakona o energetici ("Službeni list CG", br. 5/16, 51/17 i 82/20), Vlada Crne Gore, na sjednici od 22. oktobra 2020. godine, donijela je

UREDBU
O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU IZDAVANJA, PRENOŠENJA, ISKORIŠĆENJA I
POVLAČENJA GARANCIJE PORIJEKLA ELEKTRIČNE ENERGIJE
PROIZVEDENE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOEFIKASNE
KOGENERACIJE

Predmet

Član 1

Ovom uredbom propisuju se bliži uslovi i način izdavanja, prenošenja, iskorišćenja i povlačenja garancije porijekla, sadržaj i način dostavljanja podataka o isporučenoj količini električne energije proizvedene u energetsom objektu koji koristi obnovljive izvore energije ili visokoefikasnu kogeneraciju, bliži sadržaj garancije porijekla električne energije, kao i podaci i dokumentacija potrebna za izdavanje garancije porijekla električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije ili visokoefikasne kogeneracije.

Bliži uslovi za izdavanje garancije porijekla električne energije proizvedene iz
obnovljivih izvora energije ili visokoefikasne kogeneracije

Član 2

Proizvođaču električne energije izdaje se garancija porijekla električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije ili visokoefikasne kogeneracije za električnu energiju proizvedenu:

- 1) u energetsom objektu koji je upisan u registar garancija porijekla iz člana 103 stav 1 Zakona o energetici ("Službeni list CG", br. 5/16, 51/17 i 82/20) (u daljem tekstu: Zakon), i
- 2) iz obnovljivih izvora energije ili visokoefikasne kogeneracije.

Zahtjev za izdavanje garancije porijekla električne energije proizvedene iz obnovljivih
izvora energije

Član 3

(1) Proizvođač električne energije podnosi operatoru tržišta zahtjev za izdavanje garancije porijekla za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije.

(2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana naročito sadrži podatke o:

- 1) podnosiocu zahtjeva (ime, adresa i jedinstveni matični broj za fizičko lice, odnosno naziv, sjedište i poreski identifikacioni broj za pravno lice);
- 2) vremenskom periodu i proizvodnom objektu u kojem je proizvedena električna energija za koju se zahtijeva izdavanje garancije porijekla;
- 3) energetsom izvoru iz kojeg je proizvedena električna energija;
- 4) nazivu, lokaciji, tipu i instalisanoj snazi objekta;
- 5) vrsti i visini investicione podrške za izgradnju objekta;
- 6) obimu i načinu podsticaja za električnu energiju proizvedenu u objektu;
- 7) identifikacionim oznakama mjernih uređaja u objektu u kojem se proizvodi električna energija i datum puštanja objekta u pogon.

Zahtjev za izdavanje garancije porijekla električne energije proizvedene iz visokoefikasne kogeneracije

Član 4

(1) Proizvođač električne energije podnosi operatoru tržišta zahtjev za izdavanje garancije porijekla za električnu energiju proizvedenu iz visokoefikasne kogeneracije.

(2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana naročito sadrži podatke o:

1) podnosiocu zahtjeva (ime, adresa i jedinstveni matični broj za fizičko lice, odnosno naziv, sjedište i poreski identifikacioni broj za pravno lice);

2) vremenskom periodu i proizvodnom objektu u kojem je proizvedena električna energija za koju se zahtijeva izdavanje garancije porijekla;

3) energetsom izvoru iz kojeg je proizvedena električna energija;

4) nazivu, lokaciji, tipu i instalisanoj snazi objekta;

5) vrsti i visini investicione podrške za izgradnju objekta;

6) obimu i načinu podsticaja za električnu energiju proizvedenu u objektu;

7) identifikacionim oznakama mjernih uređaja u objektu u kojem se proizvodi električna energija i datum puštanja objekta u pogon;

8) donjoj toplotnoj moći goriva koje se koristi za proizvodnju električne energije;

9) uštedi primarne energije u procesu proizvodnje električne energije, za koju se izdaje garancija porijekla;

10) namjeni za koju se koristi toplotna energija proizvedena u objektu visokoefikasne kogeneracije u kojem je proizvedena električna energija za koju se izdaje garancija porijekla;

11) količini proizvedene električne energije koja je proizvedena u skladu sa kriterijumima i pravilima visoke efikasnosti;

12) količini toplotne energije proizvedene zajedno sa električnom energijom.

Dokumentacija koja se podnosi uz zahtjev

Član 5

(1) Uz zahtjev iz čl. 3 i 4 ove uredbe ovog člana, proizvođač električne energije podnosi sljedeću dokumentaciju:

1) kopiju lične karte ili drugog identifikacionog dokumenta za fizičko lice, odnosno izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata za pravno lice;

2) ugovor o priključenju objekta na prenosni ili distributivni sistem;

3) šematski prikaz mjernih mjesta sa podacima o ugrađenim mjernim uređajima i načinom vršenja mjerenja, kao i identifikacione oznake mjernih uređaja.

(2) Dokumentacija iz stava 1 tačka 1 ovog člana, podnosi se samo uz prvi zahtjev za izdavanje garancije porijekla električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije ili visokoefikasne kogeneracije.

(3) Dokumentacija iz stava 1 tač. 2 i 3 ovog člana, obezbjeđuje operator tržišta po službenoj dužnosti.

Način izdavanja garancije porijekla električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije ili visokoefikasne kogeneracije

Član 6

(1) Proizvođaču električne energije izdaje se garancija porijekla električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije ili visokoefikasne kogeneracije ako zahtjev iz čl. 3 i 4 ove uredbe podnese do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Garanciju porijekla električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije ili visokoefikasne kogeneracije izdaje operator tržišta do 20. u mjesecu na osnovu zahtjeva iz stava 1 ovog člana i podataka iz člana 99 stav 3 Zakona.

(3) Garancija porijekla električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije ili visokoefikasne kogeneracije izdaje se za period proizvodnje koji odgovara kalendarskom mjesecu i važi 12 mjeseci od posljednjeg dana preioda proizvodnje za koji je izdata.

(4) Poslednji dan perioda proizvodnje iz stava 3 ovog člana je posljednji dan kalendarskog mjeseca za koji se izdaje garancija porijekla električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije ili visokoefikasne kogeneracije.

(5) Ako izmjerena količina električne energije proizvedene u kalendarskom mjesecu nije izražena cijelim brojem MWh, garancija porijekla električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije ili visokoefikasne kogeneracije se izdaje za količinu proizvedene električne energije koja odgovara prvom manjem cijelom broju izmjerene količine električne energije u MWh.

(6) Razlika između izmjerene količine električne energije i prvog manjeg cijelog broja MWh od izmjerene količine električne energije smatra se količinom proizvedene električne energije u narednom kalendarskom mjesecu.

Bliži način prenosa garancije porijekla električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije ili visokoefikasne kogeneracije

Član 7

(1) Prenos garancije porijekla električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije ili visokoefikasne kogeneracije vrši operator tržišta na zahtjev vlasnika garancije porijekla.

(2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana naročito sadrži podatke o:

1) podnosiocu zahtjeva (ime, adresa i jedinstveni matični broj za fizičko lice, odnosno naziv, sjedište i poreski identifikacioni broj za pravno lice);

2) garanciji porijekla koja se prenosi (identifikaciona oznaka i podaci o izdavaocu garancije porijekla);

3) primaocu garancije porijekla (ime, adresa i jedinstveni matični broj za fizičko lice, odnosno naziv, sjedište i poreski identifikacioni broj za pravno lice).

(3) Operator tržišta u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva iz stava 1 ovog člana vrši prenos garancije porijekla električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije ili visokoefikasne kogeneracije.

Bliži način iskorišćenje garancije porijekla električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije ili visokoefikasne kogeneracije

Član 8

(1) Iskorišćenje garancije porijekla električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije ili visokoefikasne kogeneracije vrši se na zahtjev snabdjevača električne energije radi dokazivanja krajnjem kupcu da je određena količina utrošene električne energije proizvedena iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije.

(2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana naročito sadrži podatke o:

1) podnosiocu zahtjeva (ime, adresa i jedinstveni matični broj za fizičko lice, odnosno naziv, sjedište i poreski identifikacioni broj za pravno lice), i

2) garanciji porijekla na koju se iskorišćenje odnosi (identifikaciona oznaka garancije porijekla).

(3) Operator tržišta evidentira iskorišćenje garancije porijekla električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije ili visokoefikasne kogeneracije u registru garancija porijekla u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva iz stava 1 ovog člana.

(4) Garancija porijekla električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije ili visokoefikasne kogeneracije može se iskoristiti samo jednom.

Bliži način povlačenje garancije porijekla električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije ili visokoefikasne kogeneracije

Član 9

(1) Operator tržišta povlači garanciju porijekla električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije ili visokoefikasne kogeneracije u slučaju utvrđivanja nepravilnosti prilikom izdavanja garancije porijekla ili na zatjev vlasnika garancije porijekla.

(2) Pod nepravilnošću u smislu stava 1 ovog člana smatra se:

1) kršenje obaveza vlasnika garancije porijekla utvrđenih Zakonom i ugovorom kojim se uređuju međusobna prava i obaveze operatora tržišta i korisnika registra garancija porijekla, a koje se odnose na garancije porijekla,

2) korišćenje netačnih podataka u postupku izdavanja garancije porijekla.

(3) Operator tržišta obavještava vlasnika garancije porijekla električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije ili visokoefikasne kogeneracije o povlačenju garancije porijekla.

(4) Obavještenje iz stava 3 ovog člana naročito sadrži podatke o:

1) garanciji porijekla koja se povlači (identifikaciona oznaka garancije porijekla) i

2) razlogu povlačenja.

Sadržaj i način dostavljanja mjernih podataka

Član 10

(1) Operator sistema na koji je priključen energetska objekat koji proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije ili visokoefikasne kogeneracije dužan je da podatke o proizvedenoj količini električne energije izmjerene na mjestu priključenja energetskog objekta koji koristi obnovljive izvore energije ili visokoefikasnu kogeneraciju na elektroenergetski sistem, koja ne sadrži količinu električne energije za sopstvenu potrošnju i količinu električne energije nabavljene iz drugog izvora dostavi operatoru tržišta.

(2) Podaci iz stava 1 ovog člana dostavljaju se u elektronskom obliku, do 10. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Bliži sadržaj garancije porijekla električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije ili visokoefikasne kogeneracije

Član 11

Pored podataka iz čl. 101 i 102 Zakona, garancija porijekla električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije ili visokoefikasne kogeneracije sadrži i podatke o:

1) podnosiocu zahtjeva (ime, adresa i jedinstveni matični broj za fizičko lice, odnosno naziv, sjedište i poreski identifikacioni broj za pravno lice);

2) izdavaocu garancije porijekla.

Prestanak važenja

Član 12

Danom početka primjene ove uredbe prestaje da važi Uredba o načinu izdavanja, prenošenja i povlačenja garancije porijekla energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije ("Službeni list CG", broj 62/18).

Stupanje na snagu

Član 13

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 1. februara 2021. godine.

Broj: 07-4744

Podgorica, 22. oktobra 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

1521.

Na osnovu člana 2 stav 3 Zakona o državnoj upravi ("Službeni list CG", broj 78/18), Vlada Crne Gore je 29. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade, donijela

UREDBU
O IZMJENI UREDBE O POVJERAVANJU DIJELA POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI
MINISTARSTVA EKONOMIJE JAVNOJ USTANOVI ZAVOD ZA GEOLOŠKA
ISTRAŽIVANJA

Član 1

U Uredbi o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva ekonomije Javnoj ustanovi Zavod za geološka istraživanja („Službeni list CG“, broj 16/18, 83/18 i 74/19), u članu 6 riječi: „2020. godine“ zamjenjuju se riječima: „2021. godine“.

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 07-4910

Podgorica, 29. oktobra 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

1522.

Na osnovu člana 16 stav 2 Zakona o lobiranju ("Službeni list CG", broj 52/14), Ministarstvo pravde donijelo je

P R A V I L N I K
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA ISPITA ZA
OBAVLJANJE POSLOVA
LOBIRANJA

Član 1

U Pravilniku o programu i načinu polaganja ispita za obavljanje poslova lobiranja („Službeni list CG“, broj 60/15), u članu 4 stav 2 riječi: „unutrašnjih poslova“ zamjenjuju se riječima: „javne uprave“.

Član 2

U članu 7 stav 2 mijenja se i glasi:

„Uz prijavu iz stava 1 ovog člana kandidat je dužan da priloži dokaz o visokom obrazovanju, sedmi nivo okvira kvalifikacija, podnivo jedan (VIII)“.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01-040/20-9919

Podgorica, 6. novembra 2020. godine

Ministar,
Zoran Pažin, s.r.

1523.

Na osnovu člana 50 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 31/05 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13 i 47/17) i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Ministarstvo prosvjete donijelo je

R J E Š E N J E
O IZDAVANJU LICENCE DRUŠTVU SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
„REGIONALNI RONILAČKI CENTAR ZA PODVODNO DEMINIRANJE I OBUKU
RONILACA“, IZ PODGORICE

1. Izdaje se licenca za rad društvu sa ograničenom odgovornošću „Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca“, iz Podgorice, za izvođenje programa obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije profesionalni voditelj/profesionalna voditeljka 3. kategorije u turističko-rekreativnom ronjenju – nivo IV1, profesionalni ronilac/profesionalna roniteljka 2. kategorije na građevinskim i metalnim podvodnim radovima – nivo IV1 i profesionalni ronilac/profesionalna roniteljka 2. kategorije – podvodni deminer – nivo IV1.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: UPI-1050303-610/20-2744-1
Podgorica, 30. oktobra 2020. godine

Ministar,
dr **Damir Šehović**, s.r.

1524.

Na osnovu člana 55 stav 1 tač. 2 do 3e i tač. 4 i 9 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni list CG", br. 12/18 i 64/20), na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstvo zdravlja donijelo je

NAREDBU
ZA PREDUZIMANJE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANJE
UNOŠENJA U ZEMLJU, SUZBIJANJE I SPRJEČAVANJE PRENOŠENJA NOVOG
KORONAVIRUSA

Član 1

Radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštitu stanovništva od novog koronavirusa naređuju se privremene mjere, i to:

1) zabrana izlaska iz objekta stanovanja u vremenu od 21 do 5 časova narednog dana, osim za:

- lica koja obavljaju redovne radne zadatke i pružaju usluge od javnog interesa, a nezamjenjiv su uslov života i rada građana (zdravstvo, inspekcijski organi, policija, vojska, službe bezbjednosti, vatrogasne službe, komunalne službe, mediji - uključujući lica koja gostuju u medijskim emisijama i sl.), što se dokazuje potvrdom koju izdaje poslodavac,
- lica koja njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica i izvodom iz odgovarajućeg matičnog registra građana kojim se dokazuje međusobno srodstvo ovih lica ili ugovorom o njezi ili izdržavanju kojim se dokazuje međusobni pravni odnos ovih lica,
- zaposlene kod stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava,
- djecu sa poremećajima iz autističnog spektra i lica koja koriste invalidska kolica, u pratnji jednog lica, najviše 60 minuta,
- lica koja izvode kućne ljubimce, najviše 60 minuta;

2) zabrana putničkog međugradskog saobraćaja u vremenu od petka od 21 čas do ponedjeljka u 5 časova, osim za:

- motorna vozila kojima se vrše djelatnosti bitne za promet roba, snabdijevanje i dostavu lijekova, hitnu medicinsku pomoć, komunalne djelatnosti, snabdijevanje gorivom i električnom energijom, prevoz zaposlenih (ako posjeduju potvrdu poslodavca i putni nalog za službeno putovanje),
- prevoz lica koja su boravila van mjesta boravka, odnosno prebivališta, radi povratka u to mjesto, ako posjeduju voznu kartu za povratak u međunarodnom linijskom ili avio saobraćaju ili su to mjesto napustili prije 14. novembra 2020. godine, tranzitnog prevoza putnika i radi putovanja međunarodnim redovnim ili linijskim prevozom ili avio saobraćajem,

- lica koja njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica i izvodom iz odgovarajućeg matičnog registra građana kojim se dokazuje međusobno srodstvo ili ugovorom o njezi ili izdržavanju kojim se dokazuje međusobni pravni odnos ovih lica;

3) zabrana prisustva i zadržavanja više od četiri punoljetna lica zajedno na otvorenom javnom mjestu (trotoari, trgovi, ulice, parkovi, šetališta, plaže i sl.), osim za lica koja obavljaju svoje redovne radne zadatke;

4) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji se bave trgovinom na malo, priređivača igara na sreću i privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju zanatsku - uslužnu i ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti), osim za goste koji su smješteni u hotelu, da:

- rad organizuju, u periodu od 7 do 20 časova,
- odrede lice odgovorno za poštovanje i kontrolu propisanih mjera u objektu,
- na ulazu/izlazu u objekat na vidnom mjestu istaknu obavještenje o privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa propisanim ovom naredbom, sa uputstvima za njihovu primjenu, kao i kontakt podatke lica iz alineje 2 ove tačke (ime, prezime, broj telefona i mail adresa),

- obezbijede dezinfekciju ruku na ulazu/izlazu iz objekta;

5) obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima da svoj rad organizuju na način, da:

- svi zaposleni i gosti nose zaštitne maske tokom boravka u ugostiteljskom objektu (unutar objekta i na terasi/bašti), osim tokom neposrednog konzumiranja pića, nakon čega se maska odmah vraća na lice, a tokom konzumiranja hrane maska se vraća na lice odmah nakon završetka obroka,

- obezbijede sredstva za dezinfekciju (gel za dezinfekciju ili vlažne alkoholne maramice) na svim stolovima,

- unutar objekta stolovi moraju biti odvojeni prozirnim pleksiglas pločama/panelima ili drugim neporoznim materijalom pogodnim za dezinfekciju, visine 170 cm,

- na terasi/bašti ugostiteljskog objekta razmak između stolova mora da bude najmanje dva metra,

- za stolom sjede najviše četiri gosta unutar i na terasi/bašti ugostiteljskog objekta, tako da rastojanje između njih mora da bude najmanje dva metra, mjereno u svim pravcima,

- pripremu i izdavanje hrane, po porudžbi, bez zadržavanja i konzumacije ispred objekta koji posluje hranom, uključujući katering, organizuju u period od 7 do 22 časa, uz potvrdu poslodavca,

- onemoguće uslugu samousluživanja, stajanje i zadržavanje ispred šanka i visokih stolova namjenjenih za stajanje,

- obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija, mobilijara, opreme i sl., u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore,

- u ugostiteljskom objektu (unutar objekta i na terasi/bašti) obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada,

- zabrane boravak maloljetnim licima bez prisustva roditelja u tom objektu;

6) zabrana okupljanja u objektima stanovanja licima koja nijesu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva, osim lica koja njeguju lica koja usljed bolesti,

stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica i izvodom iz odgovarajućeg matičnog registra građana kojim se dokazuje međusobno srodstvo ili ugovorom o njezi uli izdržavanju kojim se dokazuje međusobni pravni odnos ovih lica, kao i lica u slučaju hitnih radova u objektu stanovanja (struja, voda i sl.);

7) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji pružaju usluge u fitness centrima i teretanama da rad organizuju na način da:

- u objektu u isto vrijeme može da boravi samo jedno lice na deset kvadratnih metara slobodnog prostora namijenjenog za vježbanje (prostor na kome se ne nalaze sprave i mašine za treniranje), uz obavezu poštovanja međusobne udaljenosti od najmanje dva metra između korisnika usluga,

- obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta,

- zaposleni nose zaštitnu masku, osim prilikom aktivnog treninga / vježbanja,

- korisnici usluga prilikom promjene mjesta vježbanja i promjene sprave na kojoj vježbaju odgovarajućim sredstvom za dezinfekciju dezinfikuju površinu i spravu gdje su vježbali,

- zabrane vježbanje lica u grupi - grupnih treninga;

8) zabrana održavanja treninga sportista (sportista amatera i sportista rekreativaca) i sportskih takmičenja i turnira sportista u manjim zatvorenim sportskim objektima (baloni i drugo), osim profesionalnih sportista, uz poštovanje propisanih protivepidemijskih mjera;

9) zabrana zadržavanja igrača u, odnosno ispred objekata priređivača igara na sreću (kladionice i kockarnice), uz poštovanje propisanih mjera;

10) zabrana okupljanja stanovništva u zatvorenim i na otvorenim javnim mjestima (javna okupljanja, javne priredbe, sportski, politički, kulturno-umjetnički i privatni skupovi, svadbe, kao i druge manifestacije);

11) obaveza vjerskih zajednica da svoje aktivnosti prilagode aktuelnoj epidemiološkoj situaciji i da vjerske obrede u vjerskim objektima obavljaju isključivo bez prisustva građana;

12) primanje saučesnika i obavljanje sahrane umrlih lica isključivo u užem krugu porodice.

Potvrda koju izdaje poslodavac u slučaju iz stava 1 tač. 1, 2, 4 i 5 ovog člana data je na obrascu, koji čini sastavni dio ove naredbe.

Član 2

Mjere iz člana 1 ove naredbe su privremenog karaktera i primjenjivaće se do 1. decembra 2020. godine.

Član 3

Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaju da važe:

- Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 40/20, 43/20 i 45/20),

- Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 42/20, 51/20 i 53/20),

- Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 62/20, 83/20 i 90/20),

- Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 97/20, 102/20 i 108/20).

Član 4

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 8-501/20-129/1454
Podgorica, 14. novembra 2020. godine

Ministar,
dr Kenan Hrapović, s.r.

POTVRDA

za izlazak iz objekta stanovanja / međugradsko putovanje

Logo znak poslodavca -----
Naziv, sjedište i adresa -----
Broj -----
Datum -----

Dozvoljava se zaposlenom -----, raspoređenom na radno
mjesto----- da može da izlazi iz objekta stanovanja u vremenu od 21
do 5 časova narednog dana od -----do 2020. godine /da putuje od -----
do (vrijeme polaska i povratka----- od ----- do -----) , radi obavljanja
radnih zadataka-----.

Potvrda važi do -----

Ime, prezime i potpis odgovornog lica

Pečat poslodavca

Kontakt podaci odgovornog lica poslodavca (broj telefona i mejl adresa)

1525.

Na osnovu člana 132 stav 5 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima ("Službeni list CG", br. 33/12, 58/14, 14/17 i 66/19), Ministarstvo unutrašnjih poslova, po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva saobraćaja i pomorstva, donijelo je

N A R E D B U
O VREMENSKOM PERIODU I PUTU ODNOSNO DJELOVIMA PUTA NA
KOJIMA JE OBAVEZNA UPOTREBA PNEUMATIKA ZA ZIMSKU UPOTREBU

Član 1

Put, odnosno djelovi puta na kojima je obavezna upotreba pneumatika za zimsku upotrebu za sva motorna vozila, u vremenskom periodu od 15. novembra 2020. godine do 1. aprila 2021. godine, bez obzira da li na tom putu postoje zimski uslovi su:

Oznaka puta (u zgradama su date ranije oznake puteva)	Put, odnosno dio puta	Dužina u km
M-2	Petrovac – Sotonići	24,5 km
M-10 (M-2.3)	Cetinje – Budva	30 km
M-8 (M-4)	Lipci – Grahovo – Vilusi	39 km
M-10 (M-2.3)	Meterizi – Cetinje	15 km
M-7 (M-6)	Ilino brdo (granica sa BiH) – Vilusi – Nikšić (Petlja 2)	37,3 km
M-3 (M-18)	Šćepan Polje (granica sa BiH) – Jasenovo Polje – Nikšić (Duklo – Petlja 2 – Petlja 1) – Danilovgrad	115 km
M-2	Bioče – Kolašin – Ribarevina	100,4 km
M-5 (M-2)	Ribarevina – Berane – Rožaje – Špiljani (granica sa R. Srbijom)	80,2 km
M-6 (M-4.1)	Jasenovo Polje – Kruševica – Šavnik	28 km
M-6 (M-4.1)	Šavnik – tunel "Ivica" – obilaznica Žabljak	28,5 km
M-6 (R-4)	Đurđevića Tara – Žabljak	22,4 km
M-6 (R-4)	Pljevlja – Đurđevića Tara	38,3 km
M-6 (M-8)	Pljevlja – Mihajlovica (granica sa R. Srbijom)	16,8 km
M-2 (M-21)	Barski most (granica sa R. Srbijom) – Bijelo Polje – Ribarevina	22,3 km
M-9 (R-12)	Vilusi – Deleuša	21,3 km

R-19 (M-9)	Mateševo – Bare Kraljske – Trešnjevik – Andrijeвица	11,61 km
R-2 (M-9)	Andrijeвица – Murino	15 km
R-9 (M-9)	Murino – Bjeluha (granica sa R. Kosovo)	35 km
R-18 (M-8)	Gradac – Pljevlja	25 km
R-1	Cetinje – Njeguši – Trojica	39,9 km
R-15 (R-16)	Virpazar – Ostros	34 km
R-15	Virpazar – Rijeka Crnojevića – Donji Ulići 1	34 km
R-15 (R-16)	Ostros – Vladimir	17,2 km
R-17 (R-15)	Čekanje – Resna – Čevo	20 km
R-17 (R-15)	Čevo – Riđani	34,5 km
R-7 (R-6)	Vir – Krstac (granica sa BiH)	42,1 km
R-14 (R-23)	Danilovgrad – Čevo	26 km
R-8 (R-23)	Resna – Grahovo – Nudo (granica sa BiH)	53,2 km
R-20 (R-5)	Tušina – Šavnik	14,9 km
R-20 (R-5.1)	Virak – Bukovica – Tušina	22,6 km
R-21 (R-18)	Mioska – Dragovića Polje – Semolj	26,7 km
R-21 (R-18)	Semolj – Krnja Jela – Boan – Tušina	14 km
R-13 (R-19)	Bioče – Mateševo	50,7 km
R-2	Berane – Andrijeвица	16 km
R-6 (R-7)	Most Zeleni – Vuča (granica sa R. Srbijom)	28,4 km
R-5 (R-8)	Rožaje – Kula – Stubica (granica sa R. Kosovo)	23 km
R-2 (R-9)	Murino – Plav – Gusinje – Grnčar (granica sa R. Albanijom)	25,7 km
R-11 (R-10)	Slijepač Most – Trlica	65,6 km
R-12 (R-20)	Berane – Stjenica – Kalače	36,1 km
R-12.1	Podvade – Petnjica 1	3,65 km
R-16 (R-14)	Plužine – Trsa – Virak	48,7 km
R-3	Pljevlja – Metaljka (granica sa BiH)	40 km
R-4 (R-3)	Dajevića Han – Čemerno (granica sa R. Srbijom)	10,4 km
R-10 (R-4)	Đurđevića Tara – Mojkovac	46,2 km
R-13 (M-9)	Kolašin – Mateševo	11,6 km
R-18 (R-21)	Gradac – Šula (naselje)	10,7 km
R-23	Cerovo – Bogetići – Glava Zete – Danilovgrad	19 km
R-24	Buča – Lubnice	10,3 km
R-25	Cetinje – Ivanova Korita – Međuvršje – Krstac 1	26,5 km
R-25.1	Međuvršje – Lovćen 1	3 km
R-26	Vrela – Njegovuđa 1	3,6 km

R-28	Bar (Biskupada) – Sutorman – Virpazar 1	32 km
R-29	Bar (tunel Čafe) – Kamenički Most – Krute 1	15 km
	„Bablja greda“ – Ski centar „Kolašin 1450“ – Ski centar „Kolašin 1600“ Žabljak – skijalište „Savin kuk“ Nikšić – Vučje	11 km 3,3 km 17 km

Član 2

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

01 Broj: 040/20-17770/4

Podgorica, 11. novembra 2020. godine

Ministar,
Mevludin Nuhodžić, s.r.

1526.

Na osnovu člana 41 stav 5 Uredbe o uniformi, oznakama zvanja i naoružanju policijskih službenika („Službeni list CG", br. 40/20 i 107/20), Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je

PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽAJU AMBLEMA ORGANIZACIONIH JEDINICA UPRAVE POLICIJE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se izgled i sadržaj amblema organizacionih jedinica Uprave policije i amblema užih organizacionih jedinica Sektora policije opšte nadležnosti, Sektora za obezbjeđenje ličnosti i objekata i Sektora specijalne policije.

Član 2

Amblem organizacione jedinice Sektor policije opšte nadležnosti je u obliku kružnog štita, crvene boje, prečnika 95 mm čiji je obod crvene boje sa zlatnožutim obrubom širine 1,5 mm. U gornjem dijelu oboda nalazi se natpis: „UPRAVA POLICIJE CRNE GORE“, a u donjem dijelu natpis: „SEKTOR POLICIJE OPŠTE NADLEŽNOSTI“ lučno ispisani slovima zlatnožute boje, stilom „Arial“. U kružni štit upisan je krug zlatnožute boje prečnika 70 mm čija je pozadina crvene boje i na kojem se nalaze dvije stilizovane lovorove grane sa lentom u dijelu ukrštanja grana na kojoj se nalazi natpis „SPON“, ispisan slovima crvene boje. U središtu je postavljena oznaka jedinice u vidu kontura teritorije Crne Gore, čija je unutrašnjost srebrnosive boje, ivice su zlatnožute boje, a u centralnom dijelu je vertikalno postavljena Zastava Crne Gore (Prilog 1).

Član 3

Amblem uže organizacione jedinice Sektora policije opšte nadležnosti - Saobraćajna policija je u obliku kružnog štita, prečnika 95 mm čiji je obod crvene boje sa zlatnožutim obrubom širine 1,5 mm. U gornjem dijelu oboda nalazi se natpis: „SEKTOR POLICIJE OPŠTE NADLEŽNOSTI“, a u donjem dijelu natpis: „SAOBRAĆAJNA POLICIJA“ lučno ispisani slovima zlatnožute boje, stilom „Arial“. U kružni štit upisan je krug zlatnožute boje prečnika 70 mm čija je pozadina crvene boje i na kojem se nalaze dvije stilizovane lovorove grane sa lentom u dijelu ukrštanja grana na kojoj se nalazi natpis „SP“, ispisan slovima crvene boje. U središtu je postavljena oznaka jedinice u vidu kontura teritorije Crne Gore, čija je unutrašnjost plave boje, ivice su zlatnožute boje, a u centralnom dijelu je postavljen internacionalni simbol za autoput bijele boje (Prilog 2).

Član 4

Amblem uže organizacione jedinice Sektora policije opšte nadležnosti - Operativno - komunikacioni centar je u obliku kružnog štita, prečnika 95 mm čiji je obod crvene boje sa zlatnožutim obrubom širine 1,5 mm. U gornjem dijelu oboda nalazi se natpis: „SEKTOR POLICIJE OPŠTE NADLEŽNOSTI“, a u donjem dijelu natpis: „OPERATIVNO – KOMUNIKACIONI CENTAR“ lučno ispisani slovima zlatnožute boje, stilom „Arial“. U kružni štit upisan je krug zlatnožute boje prečnika 70 mm čija je pozadina crvene boje i na kojem se nalaze dvije stilizovane lovorove grane sa lentom u dijelu ukrštanja grana na kojoj se nalazi natpis „OKC“, ispisan slovima crvene boje. U središtu je postavljena oznaka jedinice u vidu kontura teritorije Crne Gore, čija je unutrašnjost plave boje, ivice su

zlatnožute boje, a u centralnom dijelu je postavljen stilizovani repetitor, čiji je stub srebrnosive boje, a talasi su zlatno/rumeno-žute boje (Prilog 3).

Član 5

Amblem organizacione jedinice Sektor kriminalističke policije je u obliku kružnog štita, prečnika 95 mm čiji je obod crvene boje sa zlatnožutim obrubom širine 1,5 mm. U gornjem dijelu oboda nalazi se natpis: „UPRAVA POLICIJE CRNE GORE“, a u donjem dijelu natpis: „SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE“ lučno ispisani slovima zlatnožute boje, stilom „Arial“. U kružni štit upisan je krug zlatnožute boje prečnika 70 mm čija je pozadina crvene boje i na kojem se nalaze dvije stilizovane lovorove grane sa lentom u dijelu ukrštanja grana na kojoj se nalazi natpis „SKP“, ispisani slovima crvene boje. U središtu je postavljena oznaka jedinice u vidu kontura teritorije Crne Gore, čija je unutrašnjost crne boje, ivice su zlatnožute boje, a u centralnom dijelu su postavljeni horizontalni geometrijski elementi koji su srebrnosive boje, preko kojih je centralno postavljena dvostruka četvorokraka zvijezda, čija je prednja strana srebrnosive boje, a zadnja crvene boje (Prilog 4).

Član 6

Amblem organizacione jedinice Sektor za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije je u obliku kružnog štita, prečnika 95 mm čiji je obod crvene boje sa zlatnožutim obrubom širine 1,5 mm. U gornjem dijelu oboda nalazi se natpis: „UPRAVA POLICIJE CRNE GORE“, a u donjem dijelu natpis: „SEKTOR ZA BORBU PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA I KORUPCIJE“ lučno ispisani slovima zlatnožute boje, stilom „Arial“. U kružni štit upisan je krug zlatnožute boje prečnika 70 mm čija je pozadina crvene boje i na kojem se nalaze dvije stilizovane lovorove grane sa lentom u dijelu ukrštanja grana na kojoj se nalazi natpis „SBPOKK“, ispisani slovima crvene boje. U središtu je postavljena oznaka jedinice u vidu stilizovanog lijevog profila orla zlatne boje, koji u letu drži hobotnicu crne boje (Prilog 5).

Član 7

Amblem organizacione jedinice Sektor granične policije je u obliku kružnog štita, crvene boje prečnika 95 mm čiji je obod crvene boje sa zlatnožutim obrubom širine 1,5 mm. U gornjem dijelu oboda nalazi se natpis: „UPRAVA POLICIJE CRNE GORE“, a u donjem dijelu natpis: „SEKTOR GRANIČNE POLICIJE“ lučno ispisani slovima zlatnožute boje, stilom „Arial“. U kružni štit upisan je krug zlatnožute boje prečnika 70 mm čija je pozadina crvene boje i na kojem se nalaze dvije stilizovane lovorove grane sa lentom u dijelu ukrštanja grana na kojoj se nalazi natpis „SGP“, ispisani slovima crvene boje. U središtu je postavljena oznaka jedinice u vidu kontura teritorije Crne Gore, čija je unutrašnjost 2/3 (gore) zelene boje i 1/3 (dolje) plave boje, ivice su zlatnožute boje, a u donjem dijelu se nalazi reljefni stilizovani granični kamen srebrnosive boje (Prilog 6).

Član 8

Amblem organizacione jedinice Sektor za obezbjeđenje ličnosti i objekata je u obliku kružnog štita, prečnika 95 mm čiji je obod crvene boje sa zlatnožutim obrubom širine 1,5 mm. U gornjem dijelu oboda nalazi se natpis: „UPRAVA POLICIJE CRNE GORE“, a u donjem dijelu natpis: „SEKTOR ZA OBEZBJEĐENJE LIČNOSTI I OBJEKATA“ lučno ispisani slovima zlatnožute boje, stilom „Arial“. U kružni štit upisan je krug zlatnožute boje prečnika 70 mm čija je pozadina crvene boje i na kojem se nalaze dvije stilizovane lovorove grane sa lentom u dijelu ukrštanja grana na kojoj se nalazi natpis „SOLO“, ispisani slovima

crvene boje. U središtu je postavljena oznaka jedinice u vidu kontura teritorije Crne Gore, čija je unutrašnjost 2/3 (gore) plave boje i 1/3 (dolje) crvene boje, ivice su zlatnožute boje, a u centralnom dijelu se nalaze tri stilizovane figure od kojih su dvije srebrnosive boje, a jedna plave boje i u njihovoj pozadini je stilizovana zgrada Uprave policije, koja je srebrnosive boje (Prilog 7).

Član 9

Amblem uže organizacione jedinice Sektora za obezbjeđenje ličnosti i objekata - Grupa za protivdiverzionu zaštitu je u obliku kružnog štita, prečnika 95 mm čiji je obod crvene boje sa zlatnožutim obrubom širine 1,5 mm. U gornjem dijelu oboda nalazi se natpis: „SEKTOR ZA OBEZBJEĐENJE LIČNOSTI I OBJEKATA“, a u donjem dijelu natpis: „PROTIVDIVERZIONA ZAŠTITA“ lučno ispisani slovima zlatnožute boje, stilom „Arial“. U kružni štitić upisan je krug zlatnožute boje prečnika 70 mm čija je pozadina crvene boje i na kojem se nalaze dvije stilizovane lovorove grane sa lentom u dijelu ukrštanja grana na kojoj se nalazi natpis „PDZ“, ispisani slovima crvene boje. U središtu je postavljena oznaka jedinice u vidu stilizovanog lijevog profila orla zlatne boje koji u letu drži eksplozivnu napravu, a u poledini se nalaze konture teritorije Crne Gore zlatnožute boje (Prilog 8).

Član 10

Amblem organizacione jedinice Sektor specijalne policije je u obliku kružnog štita, prečnika 95 mm čiji je obod crvene boje sa zlatnožutim obrubom širine 1,5 mm. U gornjem dijelu oboda nalazi se natpis: „UPRAVA POLICIJE CRNE GORE“, a u donjem dijelu natpis: „SEKTOR SPECIJALNE POLICIJE“ lučno ispisani slovima zlatnožute boje, stilom „Arial“. U kružni štitić upisan je krug zlatnožute boje prečnika 70 mm čija je pozadina crvene boje i na kojem se nalaze dvije stilizovane lovorove grane sa lentom u dijelu ukrštanja grana na kojoj se nalazi natpis „SSP“, ispisani slovima crvene boje. U središtu je postavljena oznaka jedinice u vidu glave lava sa otvorenim čeljustima okrenute u desnu stranu zlatnožute boje (Prilog 9).

Član 11

Amblem uže organizacione jedinice Sektora specijalne policije - Protivteroristička jedinica je u obliku štita crvene boje, dimenzija 90mm x 80mm čiji je obod zlatno/rumeno-žute boje sa zlatnožutim obrubom širine 2,5 mm. U gornjem dijelu štita nalazi se natpis: „POLICIJA CRNE GORE“ lučno ispisani slovima zlatno/rumeno-žute boje, stilom „Arial“. Na štitiću se nalaze dvije stilizovane lovorove grane sa lentom u dijelu ukrštanja grana na kojoj se nalazi natpis „PTJ“, ispisani slovima crvene boje. U središtu je postavljena oznaka jedinice u vidu glave lava sa otvorenim čeljustima okrenute u lijevu stranu zlatnožute boje (Prilog 10).

Član 12

Amblem uže organizacione jedinice Sektora specijalne policije - Posebna jedinica policije je u obliku štita plave boje, dimenzija 90mm x 80mm čiji je obod zlatno/rumeno-žute boje sa zlatnožutim obrubom širine 2,5 mm. U gornjem dijelu štita nalazi se natpis: „POLICIJA CRNE GORE“ lučno ispisani slovima zlatno/rumeno-žute boje, stilom „Arial“. Na štitiću se nalaze dvije stilizovane lovorove grane sa lentom u dijelu ukrštanja grana na kojoj se nalazi natpis „PJP“, ispisani slovima plave boje. U središtu je postavljena oznaka jedinice u vidu glave orla okrenute u lijevu stranu zlatnožute boje (Prilog 11).

Član 13

Amblem uže organizacione jedinice Sektora specijalne policije - Jedinice za podršku i logistiku je u obliku štita zelene boje, dimenzija 90mm x 80mm čiji je obod zlatno/rumeno-žute boje sa zlatnožutim obrubom širine 2,5 mm. U gornjem dijelu štita nalazi se natpis:

„POLICIJA CRNE GORE“ lučno ispisan slovima zlatno/rumeno-žute boje, stilom „Arial“. Na štitu se nalaze dvije stilizovane lovorove grane sa lentom u dijelu ukrštanja grana na kojoj se nalazi natpis „JPL“, ispisan slovima zelene boje. U središtu je postavljena oznaka jedinice u vidu glave vuka podignute prema gore i okrenute u lijevu stranu zlatnožute boje (Prilog 12).

Član 14

Amblem organizacione jedinice Sektor za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma je u obliku kružnog štita, prečnika 95 mm čiji je obod crvene boje sa zlatnožutim obrubom širine 1,5 mm. U gornjem dijelu oboda nalazi se natpis: „UPRAVA POLICIJE CRNE GORE“, a u donjem dijelu natpis: „SEKTOR ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA“ lučno ispisan slovima zlatnožute boje, stilom „Arial“. U kružni štit upisan je krug zlatnožute boje prečnika 70 mm čija je pozadina crvene boje i na kojem se nalaze dvije stilizovane lovorove grane sa lentom u dijelu ukrštanja grana na kojoj se nalazi natpis „FOJ“, ispisan slovima crvene boje. U središtu je postavljena oznaka jedinice u vidu stilizovanog dvosjeklog mača zlatne boje, okrenutog prema gore koji drži tasove terazija, a u poledini se nalaze konture teritorije Crne Gore zlatnožute boje (Prilog 13).

Član 15

Amblem organizacione jedinice Forenzički centar je u obliku kružnog štita, prečnika 95 mm čiji je obod crvene boje sa zlatnožutim obrubom širine 1,5 mm. U gornjem dijelu oboda nalazi se natpis: „UPRAVA POLICIJE CRNE GORE“, a u donjem dijelu natpis: „FORENZIČKI CENTAR“ lučno ispisan slovima zlatnožute boje, stilom „Arial“. U kružni štit upisan je krug zlatnožute boje prečnika 70 mm čija je pozadina crvene boje i na kojem se nalaze dvije stilizovane lovorove grane sa lentom u dijelu ukrštanja grana na kojoj se nalazi natpis „FC“, ispisan slovima crvene boje. U središtu je postavljena oznaka jedinice u vidu kontura teritorije Crne Gore, čija je unutrašnjost crvene boje, ivice su zlatnožute, a u centralnom dijelu je postavljen stilizovani mikroskop bijele boje (Prilog 14).

Član 16

Prilozi br. 1 do 14 sastavni su dio ovog pravilnika.

Član 17

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o izgledu i sadržaju amblema organizacionih jedinica Uprave policije („Službeni list CG“, broj 28/15).

Član 18

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

01 Broj: 040/20-18627

Podgorica, 06. novembra 2020. godine

Ministar,
Mevludin Nuhodžić, s.r.

AMBLEM SEKTORA POLICIJE OPŠTE NADLEŽNOSTI



AMBLEM SAOBRAĆAJNE POLICIJE



AMBLEM OPERATIVNO – KOMUNIKACIONOG CENTRA



AMBLEM SEKTORA KRIMINALISTIČKE POLICIJE



**AMBLEM SEKTORA ZA BORBU PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA I
KORUPCIJE**



AMBLEM SEKTORA GRANIČNE POLICIJE



SEKTOR ZA OBEZBJEĐENJE LIČNOSTI I OBJEKATA



AMBLEM GRUPE ZA PROTIVDIVERZIONU ZAŠTITU



AMBLEM SEKTORA SPECIJALNE POLICIJE



AMBLEM PROTIVTERORISTIČKE JEDINICE



AMBLEM POSEBNE JEDINICE POLICIJE



AMBLEM JEDINICE ZA PODRŠKU I LOGISTIKU



**AMBLEM SEKTORA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA
TERORIZMA**



,

AMBLEM FORENZIČKOG CENTRA



1527.

Na osnovu člana 26 Zakona o elektronskoj upravi („Službeni list CG“, broj 72/19), Ministarstvo javne uprave donijelo je

PRAVILNIK O NAČINU DODJELJIVANJA JEDINSTVENIH LICENCI

Član 1

Jedinstvene licence za računarske programe (u daljem tekstu: licence), koje organi državne uprave koriste radi pružanja usluga elektronske uprave, dodjeljuju se na način propisan ovim pravilnikom.

Član 2

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

- 1) **aktivni direktorijum organa državne uprave** je skup informaciono-komunikacionih tehnologija koji čuva podatke o korisničkim naložima, prihvata i razrješava sve zahtjeve za autentifikacijom na mreži, sprovodi sigurnosne polise i kontroliše pristup svim resursima;
- 2) **aktivacioni ključ** je niz alfanumeričkih simbola, unaprijed definisanih od strane proizvođača računarskog programa, kojim se potvrđuje validnost licence;
- 3) **ovlašćeno lice u organu državne uprave** je zaposleni u organu državne uprave koga ministar, odnosno starješina organa uprave ovlasti da preuzima aktivacione ključeve.

Član 3

Organi državne uprave dostavljaju obavještenje o potrebi dodjeljivanja licenci organu državne uprave nadležnom za razvoj informacionog društva i elektronske uprave (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Obavještenje iz stava 1 ovog člana sadrži podatke o:

- organu državne uprave koji dostavlja obavještenje (naziv, adresa, kontakt telefon, e-mail adresa);
- broju zaposlenih u organu državne uprave;
- broju računara koji se nalaze na aktivnom direktorijumu organa državne uprave;
- nazivu i verziji računarskog programa za koji je potrebna licenca;
- broju potrebnih licenci;
- broju dodijeljenih licenci u prethodnom periodu.

Obavještenje iz stava 1 ovog člana organi državne uprave dostavljaju Ministarstvu do 31. marta tekuće godine.

Član 4

Na osnovu dostavljenih podataka Ministarstvo preko administratora licenci dodjeljuje licence organu državne uprave.

Administrator licenci je zaposleni u Ministarstvu koga ministar ovlasti da preduzima radnje neophodne za dodjeljivanje licenci organima državne uprave.

Član 5

Licence se dodjeljuju uručenjem aktivacionih ključeva ovlašćenom licu u organu državne uprave u zatvorenoj koverti, uz potvrdu o preuzimanju aktivacionih ključeva, koja sadrži:

- naziv organa državne uprave kojem je dodijeljena licenca;
- broj dodijeljenih licenci;
- naziv i verziju računarskog programa za koji je dodijeljena licenca;
- mjesto i datum izdavanja potvrde;
- ime i prezime i svojeručan potpis administratora licence;
- ime i prezime i svojeručan potpis ovlašćenog lica u organu državne uprave;
- mjesto za pečat.

O dodjeljivanju licenci administrator licenci vodi evidenciju.

Potvrda iz stava 1 ovog člana data je u prilogu koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Član 6

O potrebi nadogradnje licence organ državne uprave dostavlja Ministarstvu obavještenje koje sadrži podatke iz člana 3 stav 2 ovog pravilnika.

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 01-040/20-4782

Podgorica, 6. novembra 2020. godine

Ministarka,
Suzana Pribilović, s.r.

Prilog

Potvrda o preuzimanju aktivacionih ključeva

Naziv organa državne uprave kojem je dodijeljena licenca	
Broj dodijeljenih licenci	
Naziv i verzija računarskog programa za koji je dodijeljena licenca	

Mjesto i datum

M. P.

Ime i prezime administratora licenci

(Svojeručni potpis)

Ime i prezime ovlašćenog lica

(Svojeručni potpis)

1528.

Na osnovu člana 201 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18 i 82/20), Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je

**PRAVILNIK
O BLIŽEM IZGLEDU OBAVJEŠTENJA O ZATVARANJU GRADILIŠTA I NAČINU
ZATVARANJA GRADILIŠTA**

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se bliži izgled obavještenja o zatvaranju gradilišta i način zatvaranja gradilišta.

Član 2

Zatvaranje gradilišta vrši se na osnovu rješenja urbanističko-građevinskog inspektora.

Zatvaranje iz stava 1 ovog člana sprovodi se na način što se na vidnom mjestu gradilišta ističe obavještenje na tabli "Zatvoreno po nalogu urbanističko-građevinskog inspektora", a ako je gradilište veće površine, može se istaći više obavještenja.

Na objektu, oko objekta ili na ulaznim dijelovima gradilišta ili objekta, postavlja se traka kojom se konstatuje da je gradilište zatvoreno.

Član 3

Izgled obavještenja iz člana 2 stava 2 ovog pravilnika dat je u Prilogu 1.

Tabla na kojoj se postavlja obavještenje iz stava 1 ovog člana izrađuje se u dimenzijama 300 x 400 mm, podloge žute boje, na materijalu koji je otporan na vremenske uslove.

Član 4

Traka iz člana 2 stav 3 ovog pravilnika izrađuje se od PVC folije, širine 150 mm, svijetlonarandžaste boje.

Izgled trake dat je u Prilogu 2.

Član 5

Prilozi 1 i 2 čine sastavni dio ovog pravilnika.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01-1738/3

Podgorica, 4. novembra 2020. godine

Rukovodilac radom Ministarstva,
Duško Marković, predsjednik Vlade Crne Gore, s.r.

OBAVJEŠTENJE O ZATVARANJU GRADILIŠTA

ZATVORENO PO NALOGU URBANISTIČKO-GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA



SKIDANJE I POVREDA SLUŽBENOG PEČATA JE KRIVIČNO DJELO
U SKLADU SA ČLANOM 381 KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE

IZGLED TRAKE O ZATVARANJU GRADILIŠTA

ZATVORENO GRADILIŠTE

1529.

Po izvršenom sravnjenju sa izvornim tekstom, utvrđeno je da se u tekstu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o standardima i kriterijumima za nesmetanu upotrebu operativnih površina, objekata, uređaja i opreme na aerodromu („Službeni list CG“, broj 1/20), potkrala greška, pa se daje

ISPRAVKA

**PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
STANDARDIMA I KRITERIJUMIMA ZA NESMETANU UPOTREBU
OPERATIVNIH POVRŠINA, OBJEKATA, UREĐAJA I OPREME NA
AERODROMU**

U članu 7 stav 1 umjesto riječi „5. novembra 2020. godine“, treba da stoje riječi „4. novembra 2021. godine“.

Podgorica, 10. novembar 2020. godine.

Iz Agencije za civilno vazduhoplovstvo